



Premiers mots, premiers propos en lingala

Dictionnaire français-lingala - E

eau (l') (n. fém.) (nom féminin)

mai (n. plur.) (nom pluriel)

J'ai bu de l'eau.

Nameli mai.

école (l') (n. fém.) (nom féminin)

kelasi (n.) (nom) , pluriel : **bakelasi**

Les enfants vont à l'école.

Bana bakei na kelasi.

écouter (v. tr.) (verbe transitif)

-yoka (v. tr.) (verbe transitif)

Je n'ai pas écouté.

Nayoki te.

écrire (v. tr.) (verbe transitif)

[écrire quelque chose] **-koma** (v. tr.) (verbe transitif)

Il a écrit beaucoup de livres.

Akomi babuku mingi.

[écrire quelque chose à quelqu'un] **-komela** (v. appl.) (verbe applicatif)

Je lui ai écrit une lettre.

Nakomeli ye mokanda.

éléphant (l') (n. masc.) (nom masculin)

nzoku (n.) (nom) , pluriel : **banzoku**

elle (pron. pers. sujet) (pronom personnel sujet)

[personnes] **a** (pron. pers. sujet) (pronom personnel complément)

Elle est grande.

Azali mokuse.

[choses] **e** (pron. pers. sujet) (pronom personnel sujet)

La boisson / elle est fraîche.

Masanga ezali mpio

elles (pron. pers. sujet) (pronom personnel sujet)

[personnes] **ba** (pron. pers. sujet) (pronom personnel sujet)

Elles ont faim.

Bazali na nzala.

[choses] **e** (pron. pers. sujet) (pronom personnel sujet)

Les chaises / elles sont belles.

Bakiti ezali kitoko.

encore (adv.) (adverbe)

lisusu (adv.) (adverbe)

Appelle-le encore.

Benga ye lisusu.

naino (adv.) (adverbe)

Il n'est pas encore arrivé.

Akomi naino te.

enfant (l') (n. masc.) (nom masculin)

mwana = moana (n.) (nom) , pluriel : **bana**

enfuir (s') (v. pron.) (verbe pronominal)

-kima (v. intr.) (verbe intransitif)

Le voleur s'est enfui.

Moyibi akimi.

enlever (v. tr.) (verbe transitif)

-longola (v. rév.) (verbe réversif)

Enlève les verres de la table

Longola bakopo na mesa.

ensuite (adv.) (adverbe)

nsima (na) = sima (na) (adv.) (adverbe)

Ensuite nous nous promènerons.

Na nsima tokotambola.

entendre (v. tr.) (verbe transitif)

-yoka (v. tr.) (verbe transitif)

J'ai entendu du bruit.

Nayoki makelele.

entiereté (l') (n. fém.) (nom féminin)

mobimba (n.) (nom)

la journée entière

mokolo mobimba

entrer (v. intr.) (verbe intransitif)

-kota (v. intr.) (verbe intransitif)

Ils sont entrés dans la maison.

Bakoti na ndako.

envoyer (v. tr.) (verbe transitif)

-tindela (v. appl.) (verbe applicatif)

Je lui ai envoyé une lettre.

Natindeli ye mokanda.

épaule (l') (n. fém.) (nom féminin)

lipeka (n.) (nom) , pluriel : **mapeka**

épouser (v. tr.) (verbe transitif)

-bala (v. tr.) (verbe transitif)

Mbiffe a épousé Dido.

Mbiffe abali Dido.

espérer (v. tr.) (verbe transitif)

-zala na elikia (v. tr.) (verbe transitif)

J'espère qu'il pleuvra.

Nazali na elikia te mbula ebeta.

espoir (l') (n. masc.) (nom masculin)

elikia (n.) (nom)

essayer (v. tr.) (verbe transitif)

-meka (v. tr.) (verbe transitif)

J'essaie de lui téléphoner.

Nameki kobenga ye.

et (conj.) (conjonction)

na (conj.) (conjonction)

Dido et Mbiffe sont allés au village;

Dido na Mbefi bakei na mboka.

être (v. intr.) (verbe intransitif)

-zala (v. intr.) (verbe intransitif)

La maison est belle.

Ndako ezali kitoko.

Europe (l') (n. fém.) (nom féminin)

mpoto = poto (n.) (nom)

les enfants d'Europe

bana ya poto

excuser (v. tr.) (verbe transitif)

-limbisa (v. caus.) (verbe causatif)

Excuse-moi.

Limbisa ngai

extérieur (l') (n. masc.) (nom masculin)

libanda (n.) (nom) , pluriel : **mabanda**

Les enfants jouent à l'extérieur / dehors.

Bana bazali kosakana na libanda.

A propos de cette page

| Page valide XHTML (extended hypertext markup language) 1.0 Strict CSS2 (cascading style sheet) |

Creative commons licence | Contact |

